ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
ބީލަމުގެ ނަން: 6 މަސް ދުވަހަގެ މުއްދަތަށް ތެޔޮއުފުލާ ބާޖެއް ކުއްޔަށް ހިފުން
ބީލަމުގެ ރިފަރެންސް: ITB/13/2026
އިޢުލާނު ނަންބަރު: FSM-ADV/2026/121
އިޢުލާނު ކުރި ތާރީޚް: 10 ޖޫން 2026
ބީލަން ހުޅުވާ ތާރީޙް: 18 ޖޫން 2026

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv
ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ތާރީޚް: 10 ޖޫން 2026
ޓެންޑަރ ރެފް: ITB/13/2026
1. މަސައްކަތުގެ ތަ ޢާރަފް
1.1 މި ބީލަމަކީ، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަ ށް 6 މަސް ދުވަހަގެ މުއްދަތަށް ތެޔޮއުފުލާ ބާޖެއް
ކުއްޔަށް ދޫކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ބީލަމެކެވެ.
2. މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު
2.1 މި ކަރުދުާހގައިވާ ޓާރމްސްއާއި އެއްގޮތައް 6 މަސް ދުވަހަގެ މުއްދަތަށް ތެޔޮއުފުލާ ބާޖެއް ކުއްޔަށް ހިފުން.
3. ބީލަ ން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފަރާތްތައް
3.1 މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާ ނޫނުގެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު)18/2014 ދަށުން
ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގަމުންގެންދާ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
3.1.1 ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާ ކުންފުނިތައް
3.1.2 ޕާޓްނަރޝިޕް ވިޔަފާރިތައް
3.1.3 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް
3.1.4 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް
4. ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގު
4.1 ބީލަމަށް ހުށަހަޅާ އަގު ވާންވާނީ ހުރިހާ ޓެކްސްއެއް ހިމެނިފައިވާ އަގަކަށެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު ސަފްހާ | 1

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv
4.2 ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
5. ބީލަމާ އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް
5.1 ބީލަންވެރިން ، ބީލަމާ އެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. މި ލިޔުންތައް ހުށަނާ ޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ
ބީލަންތައް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
5.1.1 ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ސޮއިކޮށް، އަދި ތައްގަނޑު ޖައްސަވާފައިވާ ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް
5.1.2 ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ޝީޓާއެކު އެނެކްސް 2 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މި ފޯރމްގެ އެއްވެސް ބައެއް
ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އެ ބީލަމެއް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
5.1.3 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
5.1.4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ/ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް
5.1.5 ހަ މަސް ހަމަނުވާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް
5.1.6 ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއާއި، ތެޔޮ އުފުލުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ)ސާފުކޮށް ކިޔަން
އެނގޭގޮތަށް(
5.1.7 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބާޖުގެ ސެޕެސިފިކޭޝަން
5.1.8 މި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ޗެކްލިސްޓެއް އެނެކްސް 1 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
6. ބީލަން ބަލައިނުގަތުން ނުވަތަ ބީލަން ބާތިލުކުރުން
6.1 ފާއިތުވެދިޔަ 2 އަހަރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްގެ ބީލަމެއް ކާމިޔާބުކޮށް، އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްފަހު، އެ
ފަރާތަކުން އެދިގެން ނުވަތަ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން އެއްބަސްވުން ބާތި ލުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މި
ބީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.
6.2 އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން އުވާލާ ފަރާތްތައް މަތީގައި 6.1(ގައި)
ދެންނެވިފައިވާ މާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު ސަފްހާ | 2

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv
6.3 މި އިރުޝާދު ތަކުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް ބާތިލު
ކުރެވޭނެއެވެ.
6.4 އޮންލައިންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބީލަމެއްނަމަ، އީމެއިލް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް ފިޔަވައި އެހެން
އީމެއިލް އެޑްރެސްއަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ނުވަތަ ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
6.5 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަ ންތައްވެސް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
6.6 ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
7. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަންދޭ ންވީ ކަންތައްތައް
7.1 ބީލަން ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުންނެވެ.
7.2 ބީލަމުގެ އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.
7.3 ބީލަމުގައިވާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ލިޔުއްވާފައި ހުންނަން ވާނީ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.
7.4 ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ހުށަހެޅުއްވޭނީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ.
7.5 ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތްތަކާއިއެކު، އެއްބަސްވުން ހެދޭނީ، 6 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އަދި މި މުއްދަތު އިތުރު
ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
7.6 ބީލަން އެވޯޑްކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްފަހު ، އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ތެޔޮ
ބާޖު އެފް.އެސް.އެމްއަށް ލިބެން ވާނެއެވެ.
7.7 ބީލަމުގެ ވެލިޑިޓީ ޕީރިއަޑް ބިޑު ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 90 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދެމިއޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގަކީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި ދެމިއޮންނާނެ އަގަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
7.8 ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު 45 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތަށް އެވޯޑު ނޯޓިފިކޭޝަން
ފޮނުވޭނެއެވެ.
8. އެޑްވާންސް ފައިސާ
8.1 ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑު ކުރެވޭ ފަރާތަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު ސަފްހާ | 3

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv
9. ބީލަމުގައި ބައިވެރި ވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
9.1 މިބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޖޫން 2026 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00
ގެ ކުރިން tenders@fsm.mv އަށް އީމެއިލްކުރައްވާ، ރެޖިސްޓަރ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އީ މެއިލްގައި ތިރީގައިވާ
މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަން ވާނެއެވެ.
1. ބީލަމަށް ނަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް
2. ގުޅޭނެ ނަންބަރު އަދި އީމެއިލް
3. ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރައްވާނެ ފަރާތް އަދި މަޤާމް
4. ބީލަމުގެ އިޢުލާނު ނަންބަރު ނުވަތަ ރިފަރެންސް އަދި ބީލަމުގެ ނަން
9.2 ރެޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެންނެވޭނެއެވެ.
10. ޕްރީބިޑު ބައްދަލުވުން
10.1 މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރެޖިސްޓަރ ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޕްރީބިޑު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިނުވެއެވެ.
11. ބީލަން ހުށަހެޅުއްވު ން
11.1 ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާނީ، 18 ޖޫން 2026 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން
bidsubmissions@fsm.mv އަށް މެއިލްގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ.
11.2 ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
11.3 އީމެއިލް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެސް ފިޔަވައި އެހެން އީމެއިލް އެޑްރެސްއަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ނުވަތަ
ކޮޕީ ކޮށްފައިވާ ބީލަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު ސަފްހާ | 4

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv
12. އިވެލުއޭޝަން އަދި މާރކްސް ދިނުމުގައި ބެލެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
މާރކްސްތައް
12.1 ބީލަން އެވޯޑް ކުރެވޭނީ ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއިން ހެދޭ
އިވެލުއޭޝަނަށް ފަހުގައެވެ.
12.2 ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ޚިދުމަތް ދެއްވުމުގައި ފަރުވާކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން، އެފް.އެސް.އެމްގެ ފަރާތުން އެކި
ފަހަރުމަތިން ނޯޓިސް ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު
އެފް.އެސް.އެމްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
12.3 މާރކްސް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.
➢ އަގު70%:
➢ ވެސެލް ކޮންޑިޝަން : 30%
މިބައިގައި މާކްސް ދޭނީ އުޅަނދުގެ ހާލަތާއި، އުޅަނދުގެ އުމުރާއި ، އުޅަނދު ޑޮކް ކުރި ތާރީޚަށް ބަލައިގެންނެވެ.
އަދި ވެސަލް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ބިޑު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތުން ކޮށްދެއްވަން ވާނެއެވެ.
13. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ސުވާލު ހުށަހެޅުން
13.1 މި ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރިގައިވާ އީމެއިލް އެޑުރެހަށް ސުވާލު
ފޮނުއްވުމުން ޖަވާބު އެރުވޭނެއެވެ.
އީމެއިލް އެޑްރެސް: tenders@fsm.mv
13.2 ސުވާލު ފޮނުއްވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 16 ޖޫން 2026 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އެވެ.
ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު ސަފްހާ | 5

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv
އެނެކްސް 1
ބީލަ މާއެކު ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހޭ ލިޔެ ކިޔުން ތައް އަދި ޗެކްލިސްޓް
ބީލަ މުގައި ތިރީގައިވާ ލިޔުމެއް އަދި ލިޔުންތައް/ތަކެތި މަދު، ނުވަތަ ނެތް ނަމަ ބީލަން ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
ނަންބަރު ލިޔެ ކިޔުމުގެ ތަފްޞީލު ހުށަހެޅި/ހުށަނާޅާ
1. ޗެކް ލިސްޓް (އެނެކްސް)1
2. ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ސޮއިކޮށް ތައް ގަނޑު ޖަހާފައިވާ ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފޯރމް (އެނެކްސް)2
3. ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ
4. މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނީގެ/ ވިޔަފާރީގެ ޕްރޮފައިލް ޝީޓް
5. ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް 6(މަސް ހަމަނުވާ)
6. ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެޓް (އޮޕްޝަނަލް)
ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީއާއި، ތެޔޮ އުފުލުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ)ސާފުކޮށް ކިޔަން
7.
އެނގެން ވާނެ(
8. ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބާޖުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން / ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް
ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު ސަފްހާ | 6

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv
އެނެކްސް 2
ބީ ލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް
1. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
1.1 ނަން:
1.2 އެޑްރެސް:
1.3 އީމެއިލް އެޑްރެސް:
1.4 ގުޅޭނެ ނަންބަރު:
2. ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު:
2.1 ބީލަމުގެ ނަން:
2.2 ޢިއުލާނު އަދި ރިފަރެންސް
ނަންބަރު:
3. ކުއްޔައް ދޭން ހުށަހަޅާ ވެސެލްގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އަގު ޖީއެސްޓީއާއެކު
3.1 ވެސެލް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު:
3.2 ވެސެލްގެ ނަން އަދި އުމުރު:
3.3 ކެޕޭސިޓީ: ޑީސަލް: ޕެޓްރޯލް:
3.4 ޖުމްލަ ވެސެލް ކެޕޭސިޓީ:
3.5 ހުށަހަޅާ މަހު ކުލި: (ރުފިޔާއިން)
4. އިޤުރާރު
4.1 މި ބީލަމާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި އިޤުރާރުވަމެވެ.
4.2 މި ބީލަން ކަރުދުާހގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ކިޔުމަށްފަހު، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އަގަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްބަސް ވަމެވެ.
4.3 އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެފް.އެސް.އެމްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާއި *އާއިލީގޮތުން)މަންމަ، ބައްޕަ، މާމަ، ކާފަ، އަނބި މީހާ، ފިރި މީހާ،
އެއްބަނޑު އެއްބަފާ، އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ(ގުޅުންއޮތް ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ.
4.4 މި ބީލަން ހުށަހަޅާތާ 60 ދުވަސް ހަމަވަންދެން އެވޯޑް ޤަބޫލުކުރުމަށާއި، ބީލަމާ އެއްގޮތައް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ.
4.5 މި ބީލަން ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ، ބީލަމުގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތައް ޢަމަލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްވަމެވެ.
4.6 ފިއުލް ސަޕްލައިސް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްލަހަތު ފުށުއެރުމެއް ނެތް ކަމަށް
އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން އިޤުރާރު ވަމެވެ.
5. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތް
ސޮއި:
ނަން:
ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ވިޔަފާރީގެ ސިއްކަ ޖައްސަވާ
މަޤާމު: އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ އިނގިލީގެ ނިޝާން ޖައްސަވާ
ތާރީޚް:
ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު ސަފްހާ | 7

ފިއުލް ސަްޕލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަުގ، މާެލ، 20026
+9603336655

tenders@fsm.mv

ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު ސަފްހާ | 8

GENERAL SPECIFICATION OF THE PROPOSED BARGE

(The information below shall be filled out by the bidders .)

MAIN PARTICULARS

Barge: ………… (specify the name and registry number)

1. Type of Craft: …..

2. Length Overall: …..

3. Breadth Moulded:

…..

4. Depth Moulded:

…..

5. Draft Load:

…..

6. Dead Weight:

…..

7. Accommodation:

…..

8. Fresh Water Tank:

…..

9. Fuel Tank:

…..

10. Cargo Hold Area

…..

11. Port of Registry:

…..

12. Construction:

…..

13. Engine:

…..

14. Gear Box:

…..

15. Genset:

…..

16. Steering:

…..

17. Navigational Aid:

…..

18. Cargo Pumps:

…..

19. GS Pump / Fire Pump:

…..

20. Lighting:

…..

21. Remote Control in Wheelhouse for M/Engines:

…..

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ، 20026
+9603336655
tenders@fsm.mv
….. 22. Galley:
….. 23. Speed:
….. 24. Rudders:
….. : 25. LSA/FFA/LSS
….. 26. Blower:
….. 27. Fender:
….. 28. Painting:
….. 29. Cargo Tank Painting:
….. 30. Windlass:
….. 31. Fixed Foam Fire Fighting System forCargo DeckArea:
….. 32. Lube oil tank
ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު ސަފްހާ | 9

ފިއުލް ސަްޕލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަުގ، މާެލ، 20026
+9603336655

tenders@fsm.mv

ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު ސަފްހާ | 10

TERMS OF REFERNCE (TOR)

General Terms:
Condition Inspection: The barge will undergo a thorough inspection conducted by FSM before the contract is awarded.
Modifications Approval: Any modifications to the barge structure, plant, and machinery must receive prior approval from the lessor or owner.
Responsibility for Maintenance and Repairs: All maintenance and repair works including engine/genset breakdowns caused by malfunctioning parts shall be borne by the Lessor/owner. Salary: The owner is responsible for providing salaries to the owner's crew.
The condition Inspection shall be conducted by FSM/FSM appointed independent surveyor prior signing the agreement.
Barge Details:
Cargo Capacity: 100,000 – 150,000 Liters (Diesel 100K / Petrol 50K)
Capacity – (80k - 150k)

Hire period: 06 months.
FSM will provide running fuel.
The owner is responsible for providing all other requirements.
The Barge must be under FSM control.
At least one FSM crew member must be on board, responsible for managing cargo and coordinating travel arrangements per FSM Logistics office instructions.
The owner is required to make arrangements to provide food and accommodation for the FSM crew. FSM crew will handle customer communications, ensuring smooth interactions during the delivery process.
Hire charges will be adjusted if the owner is unable to travel as per FSM's request, excluding situations due to bad weather or other natural calamities.
Any financial penalties or charges related to environmental hazards, such as grounding or oil spills, must be borne by the owner.
Non-operational days shall be deducted from vessel monthly invoice
Evaluation Criteria:
• Price: 70%
• Vessel Condition: 30%